



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

XIKAMBELO XA TIKO XA LEMBE NA LEMBE 2013

GIREDI 1 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA

XIKOMBA TINHLAMULO



XIKAMBELA

NTSENGO: 20

Xikomba tinhlamulo lexi xi na 3 wa tipheji.

U NGA NYIKI HAFU YA MARAKA.

xivutiso	Nhlamulo leyi languteriwaka	MARAKA	NTSENGO						
1.1	f kumbe F kumbe nhl. ✓	1	2						
1.2	x kumbe X. ✓	1							
2.1	Yindlu. ✓ (mapeletelo lamanene)	1	2						
2.2	Nghala. ✓ (mapeletelo lamanene)	1							
3.1	<table border="1"><tr><td>Tsakani na Nyiko va ya epurasini</td><td></td></tr><tr><td>Tsakani na Nyiko va tlangela ekaya</td><td></td></tr><tr><td>Tsakani na Nyiko va ya ephakeni.</td><td>X</td></tr></table> ✓	Tsakani na Nyiko va ya epurasini		Tsakani na Nyiko va tlangela ekaya		Tsakani na Nyiko va ya ephakeni.	X	1	3
Tsakani na Nyiko va ya epurasini									
Tsakani na Nyiko va tlangela ekaya									
Tsakani na Nyiko va ya ephakeni.	X								
3.2	Tsakani na Nyiko i vamakwavo <table border="1"><tr><td>Ina</td><td></td><td>Ee</td><td>X</td></tr></table> ✓	Ina		Ee	X	1			
Ina		Ee	X						
3.3	<table border="1"><tr><td>Va yimile va va na pikiniki.</td><td>3</td></tr><tr><td>Tsakani na Nyiko va jikajikile.</td><td>1</td></tr><tr><td>Va vonile vhengele endleleni.</td><td>2</td></tr></table> (maraka yinwe ya ndzandzalelano lowunene) U nga nyiki hafu ya maraka.	Va yimile va va na pikiniki.	3	Tsakani na Nyiko va jikajikile.	1	Va vonile vhengele endleleni.	2	1	
Va yimile va va na pikiniki.	3								
Tsakani na Nyiko va jikajikile.	1								
Va vonile vhengele endleleni.	2								

xivutiso	Nhlamulo leyi languteriwaka	MARAKA	NTSENGO				
4.	D. ✓	1	1				
5.	Ximanga . ✓ (mapeletelo lamanene)	1	1				
6.	C. ✓	1	1				
7.	<table border="1" data-bbox="312 685 975 725"> <tr> <td>th</td> <td>vh</td> <td>wh</td> <td>ch</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>✓</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>✓</p> </div> </div>	th	vh	wh	ch	2	2
th	vh	wh	ch				
8.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ✓ ✓ </div> <p>Max wa swi kota ku tsutsuma swinene.</p>	2	2				
9.1	Mbyana. ✓ (matsalelo lamanene)	1	2				
9.2	yindlu. ✓ (mapeletelo lamanene)	1					
10.1	Mudyondzisi u hlaya buku. ✓	1	1				
10.2	Langutisa rhubiriki eka pheji leyi landzelaka: (maraka yin'we ya mapeletelo lamanene.)	3	3				

RHUBIRIKI YA XIVUTISO XA 10			
0 ra Maraka	Maraka yin'we	2 wa timaraka	3 wa timaraka
<ul style="list-style-type: none"> • A nga ringetanga. • U kopile swiletelo. • U tsarile xiyenge xa xivulwa. • U tsarile marito lama nga yelaniku na xifaniso. • U tsarile xivulwa xin'we lexi nga yelaniku na nhlokomhaka. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>U nga tekeli enhlokweni mapeletelo ya swivulwa na ririmi.</u> • U tsarile swivulwa swimbirhi leswi nga yelaniki na nhlokomhaka. KUMBE • U tsarile xivulwa xin'we xo olova lexi yelanaka na nhlokomhaka. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>U nga tekeli enhlokweni mapeletelo ya swivulwa na ririmi.</u> • U tsarile swivulwa swimbirhi swi nga ri na mahikahatelo lamanene. • KUMBE • U tsarile xivulwa xin'we xo antswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>U nga tekeli enhlokweni mapeletelo yo hoxeka.</u> • mahikahatelo lamanene. • U tsarile swivulwa swimbirhi swo olova leswi yelanaka na nhlokomhaka.